t16_rusub_2 (TMTAb9G6ahfYRk2f6h2RYXMpd19Mc8JosfM)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_bhsp\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_bhsp\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_rusub\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2\_rusub\_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1\_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $v1\_bhsp\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v13\_algstr\_0\ X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v6\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v2\_bhsp\_1\ X0) \wedge (l1\_bhsp\_1\ X0))))))))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_rusub\_1\ X1\ X0) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_rusub\_1\ X2\ X0) \Rightarrow ((r1\_tarski\ (u1\_struct\_0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X2)) \Rightarrow (m1\_rusub\_1\ X1\ X2)))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v13\_algstr\_0\ X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v6\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v2\_bhsp\_1\ X0) \wedge (l1\_bhsp\_1\ X0))))))))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_rusub\_1\ X1\ X0) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_rusub\_1\ X2\ X0) \Rightarrow (k2\_rusub\_2\ X0\ X1\ X2 = k2\_rusub\_2\ X0\ X2\ X1))) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v13\_algstr\_0\ X0) \wedge ((v2\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v3\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v4\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v5\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v6\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v7\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v8\_rlvect\_1\ X0) \wedge ((v2\_bhsp\_1\ X0) \wedge (l1\_bhsp\_1\ X0))))))))))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_rusub\_1\ X1\ X0) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_rusub\_1\ X2\ X0) \Rightarrow (r1\_tarski\ (u1\_struct\_0\ (k2\_rusub\_2\ X0\ X1\ X2))\ (u1\_struct\_0\ X1)))) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v13\_algstr\_0\ X0)\wedge((v2\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v3\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v4\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v5\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v6\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v7\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v8\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v2\_bhsp\_1\ X0)\wedge(l1\_bhsp\_1\ X0))))))))))\wedge((m1\_rusub\_1\ X1\ X0)\wedge(m1\_rusub\_1\ X2\ X0)))\Rightarrow((v1\_bhsp\_1\ (k2\_rusub\_2\ X0\ X1\ X2))\wedge(m1\_rusub\_1\ (k2\_rusub\_2\ X0\ X1\ X2)\ X0)) \tag{4}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v13\_algstr\_0\ X0)\wedge((v2\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v3\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v4\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v5\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v6\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v7\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v8\_rlvect\_1\ X0)\wedge((v2\_bhsp\_1\ X0)\wedge(l1\_bhsp\_1\ X0))))))))))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_rusub\_1\ X1\ X0)\Rightarrow(\forall X2.(m1\_rusub\_1\ X2\ X0)\Rightarrow((m1\_rusub\_1\ (k2\_rusub\_2\ X0\ X1\ X2)\ X1)\wedge(m1\_rusub\_1\ (k2\_rusub\_2\ X0\ X1\ X2)\ X2))))$$